



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D,
Lakefield Office Park,
272 West Avenue,
Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>

U TIKEDZA U VHALA HAYANI

Tsumbandila 1 kha 2 ya vhabebi na vha vhalondi

Ndayondayo dza u vhala

Vhana vha gudisa hani u vhala?





NDAYONDAYO DZA U VHALA

Tshikoloni vhana vha gudiswa u vhala. Uri vha vhe vhavhali vha khwine, vha toda thikhedzo hayani.

U thusa vhana uri vha khwinise zwikili zwa u vhala, hu na mitheo ine vha tea u i pfesesa.



Ndayondayo dza hone ndi dzifhio?

- U vhala ndi khoudu ine n'wana muñwe na muñwe a nga kona u guda.
- Kha vha kondelele na u vha na vhulenda musi vhana vha tshi khou vhala.
- Kha vha khode vhana kha ndingedzo na u bvela phanda hu ne vha ita.
- Kha vha tutuwedze vhana na u fhaṭa vhudifulufheli.
- Kha vha anze u vhalele kana u vhudza vhana zwiṭori.



Zwi toda mini u vha muvhali wa maanda?

Ndivho yo gandiswaho: Vhana vha tea u divha uri zwo gandiswaho zwi na mafhungo. Bugu dzi na maledere na maipfi, dzi na gwati la phanda na la murahu, na uri a vhaliwa u bva kha monde u ya kha tsha u la.

U divha mibvumo

Hangei tshikoloni u divha mibvumo zwi vhidzwa u pfi ndivho ya zwipida zwituku zwa luambo. U divha zwipida zwa maipfi a u amba, sa silabulu zwi vhidzwa u pfi ndivho ya mabulele. Kha vha thuse vhana u fhaṭa zwipita zwiṭuku zwa luambo na mabulele nga ndila dzi tevhelaho:

- Kha vha tambe mitambo ya pfanapheledzo dzi sa kondi. Kha vha ambe maipfi ane a vha na kola, bola, fola. Kha vha humbele n̄wana wavho a ambe maipfi maswa are na pfanapheledzo dze vha amba.
- Kha vha humbele n̄wana wavho a bonye maṭo.
- Kha vha vhande nga mutevhetsindo, Kha vha mu humbele a vhande nga murahu havho.
- Kha vha humbele n̄wana wavho a vhande silabulu dza dzina lawe. Vha nga ita ngaurali kha maipfi o fhambanaho.
- Kha vha sedze zwigwa zwo gandiswaho henefho hayani, vha humbele n̄wana wavho a vha vhudze mubvumo wa mubvumo une la ita. Tsumbo kha zwifaredzi zwa zwiliwa: (/p/ porridge,
- /k/ kha Kellogg's, /r/ kha rice), dzilebulu, magwati a gurannda, na zwiñwe.



Mibvumo

Hezwi ndi zwidina zwa u fhaṭa zwa u vhala. Vhana vha tea u zwi divha uri maledere a imela mibvumo ya luambo lwa u amba na uri hu na vhushaka vhukati ha maledere na mibvumo.

- Kha vha funze vhana mubvumo u ne ledere wa ita. Tsumbo: kha a kha apula, b kha bola
- Kha vha gudise vhana kutanganyisele kwa mibvumo u vhumba ipfi. Tsumbo:
- B-a-b-a, baba, f-e-m-a fema.
- Kha vha gudise vhana u shumisa mibvumo u kwashekanya maipfi a tshi vha mibvumo musi vha tshi vhala. Tsumbo: ima, /i/-/m/-/a/
- Kha vha gudise vhana u kwashekanya maipfi a vha dzi siḷabuḷu. Tsumbo: pikiniki, /pi/-/ki/-/ni/-/ki/

Elela: Musi vhana vha tshi vhala vha tshi tou elela, zwi amba uri vha khou vhala hu na

tswavhelele. Zwi tou nga vha khou amba. Vhana vha tea u vhala nga kuvhalele kwavhudi.

Vha tea u vhala nga vhuronwane na vhudinyanyuli.

- Kha vha thuse n'wana u ita ndowendowe ya u vhalela ntha mafhungo kana tshitori.
- Musi n'wana wavho a tshi kondelwa u vhala liñwalwa lwa u thoma, kha vha muhumbele a dovhe hafhu a vhalele ntha.
- Vha muhumbudze u awela hu na a vhona khoma kana tshithoma.



Divhamaipfi

Vhana vha vhala khwine musu vha tshi divhamaipfi manzhi.

Ri tea u thusa vhana u difhatela divhamaipfi nga ua vha funza maipfi manzhi maswa nga hune zwa nga konedzea ngaho. U funza divhamaipfi, vha nga shumisa mutambo u pfi : SEFA:

- Sumbani tshithu kana tshifanyiso tsha ipfi.
- Edziselani zwine ipfi la amba zwone arali liliiti, sa fhufha.
- Farani tshithu tsha hone arali tshi tshi kwamea.



- Ambani vhana zwine ipfi la amba zwone arali li tshi konda u pfesesea.

Kupfesesele

Ndivho ya u vhala ndi u pfesesa zwine ra vhala. Kha vha funze vhana kupfesesele nga ndila dzi tevhelaho:

- Hu sa athu vhaliwa: Kha vha vhudzise mbudziso dzi sa kondi nga ha gwati la bugu na tshitori sa, 'Ni humbula uri itshi tshitori tshi amba nga ha mini?' 'Ndi mini tshi no ita uri tshitori itshi tshi nga vha tshi tshi amba nga ha hezwo?' 'Ni nga mbudza uri thoho ya bugu iyi?'
- Hu tshi khou vhaliwa: 'Kha vha ri n'wana a vha vhalele niñwalwa a tshi vhalela ntha. Kha vha talutshedze uri musu vha tshi khou vhala, vha lingedze u li thusa nga u sika tshifanyiso kha mihumbulo uri zwi vha thuse u pfesesa zwin vha khou vhala.'
- Musi ho no vhaliwa: Kha vha thuse n'wana u pfesesa tshitori nga u humbela uri a vha vhudze zwe a vhala nga maipfi awe. Vha nga vhudzisa na mbudziso nga ha tshitori sa: 'Tshitori tsho vha tshi tshi amba nga mini?' 'Ho itea mini kha tshitori?' 'Ndi nga mini ni'

tshi khou humbula uri vhathu vha re kha tshitori vho ita izwo?' 'Ni humbula uri no vha ni tshitori ita mini arali no vha ni kha tshitori?' 'Ndi tshipida tshifhio tsha tshitori tshi no ni takadzesa?' 'Ndi na mi i itshio tshipida tshi tshi ni takadzesa?'

- Kha vha tendele vhana vha Gireidi R-3 u ita ndowendowe ya u vhala hayani vha tshi shumisa bugu dzi no bva tshikoloni kana Bugu ya mushumo ya DBE. Vhana vha hulwane vha Gireidi 4-7 vha nga ita ndowendowe ya u vhala bugu dza u vhala dza Luambo lwa Hayani na dza EFAL dze vha randelwa dzone, kana bugu dza Luambo dza DBE

Kha vha humbule, u pfesesa (tholokanyondivho) ndi tshi pikwa tsha u vhala.

Arali vhana vha kona u vhala maipfi kha siatari fhedzi vha si pfesese kana u tumekanya zwine vha khou vhala, zwi amba uri a vha khou vhala,



+27 12 752-6200



info@nect.org.za



Ground Floor, Block D, Lakefield Office Park,
272 West Avenue, Centurion, 0163



<https://nect.org.za/>